

MINISTARSTVO ODBRANE

Broj: 0704-426/25-10228/5

Mjesto i datum: Podgorica, 17.12. 2025. godine**UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE OSIGURANJA ZAPOSLENIH**

Ovaj ugovor zaključen je u Podgorici između:

MINISTARSTVO ODBRANE CRNE GORE

sjedište: Podgorica
adresa: Ul. Jovana Tomaševića br. 29
PIB: 02011298
telefon: 020/246-073
koga zastupa: **Dragan Krapović, ministar** (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

"GRAWE NEŽIVOTNO OSIGURANJE" AD PODGORICA

sjedište: Podgorica
adresa: Ulica Josipa Broza Tita broj 23/a,
PIB: 02096064
žiro-račun: 520-3652-80
naziv banke: Hipotekarna banka AD Podgorica
telefon: +382 20 657 300; +382 20 657 301 i +382 20 657 302
e-mail: info.nezivot@grawe.me
koga zastupa **Ivan Lero, izvršni direktor** (u daljem tekstu: **Izvršilac usluge**)

OSNOV UGOVORA

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke usluge osiguranja zaposlenih, broj 0704-426/25-10228/2-sl od 07.11.2025.godine, šifra postupka na ESJN-u 103159.

Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 0704-426/25-10228/3 od 16. 12.2025. godine;

Samostalna ponuda ponuđača „Grawe neživotno osiguranje“ a.d. Podgorica, šifra ponude 146258, podnijeta put ESJN-a 21.11.2025.godine

PREDMET**Član 1**

Predmet ovog ugovora je pružanje usluge osiguranja zaposlenih, u svemu prema uslovima iz tenderske dokumentacije broj 0704-426/25-10228/2-sl od 07.11.2025.godine, zahtjevima u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke i tehničkoj specifikaciji, Odluci

o izboru najpovoljnije ponude broj 0704-426/25-10228/3 od ____12.2025. godine i ponudi Izvršioca usluge, šifra ponude 146258, podnijeta put ESJN-a 21.11.2025.godine.

Finansijski dio Ponude čini sastavni dio Ugovora.

Član 2

Za zaposlene osiguranike iz člana 1 ovog ugovora, Izvršilac usluge pruža pokriće sljedećih osiguranih rizika na način kako slijedi:

- Osigurana suma u slučaju smrti usljed nesrećnog slučaja iznosi 4.000,00 €;
- Osigurana suma u slučaju smrti usljed bolesti iznosi 2.000,00 €;
- Osigurana suma u slučaju trajnog invaliditeta (doživotni gubitak opšte i radne sposobnosti) iznosi 6.000,00 €;
- Osigurana suma kod troškova liječenja (narušenje zdravlja koje zahtijeva lječarsku pomoć) iznosi 1.400,00 €;
- Osigurana suma u slučaju težih bolesti (tumori, srčane bolesti ili moždani udar) iznosi 1.000,00 €;
- Osigurana suma u slučaju hirurških intervencija uključujući anesteziju i postoperativnu njegu iznosi 1.000,00 €;
- Osigurana suma u slučaju bolovanja (privremena nesposobnost za rad) iznosi 1,50 € na dnevnom nivou;

Rok za isplatu štete je najviše 14 dana i počinje teći od dana dostavljanja kompletne dokumentacije za naknadu štete Osiguravaču.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3

Ukupna ugovorena cijena za izvršene usluge iz člana 1 ovog ugovora ne može preći iznos od **79.242,00€**.

U skladu sa članom 27 stav 1 tačka 1 Zakona o porezu na dodatu vrijednost("Sl. list RCG" 65/01 ... 4/06, "Sl. list CG", br. 16/07...094/24) ugovorena usluga osiguranja zaposlenih je oslobođena plaćanja poreza na dodatu vrijednost.

Član 4

Naručilac se obavezuje da stvorene obaveze po ovom ugovoru uplati na žiro-račun Izvršioca usluge, broj 520-3652-80 kod Hipotekarne banke AD Podgorica, u roku od 30 dana od dana uredno ispostavljene fakture na mjesečnom nivou prema spisku zaposlenih za koje se vrši ugovorena usluga osiguranja (tačan broj zaposlenih koji je bio na platnom spisku Naručioca tokom mjeseca za koji se ispostavlja faktura).



MJESTO I ROK IZVRŠENJA UGOVORA

Član 5

Izvršilac usluge se obavezuje da ugovorene usluge izvrši u roku od 365 dana od dana izdavanja polise osiguranja.

Izvršilac usluge je dužan da izda polis osiguranja Naručiocu narednog dana o dana zaključivanja ugovora.

Član 6

Mjesto izvršenja usluge je teritorija Crne Gore i inostranstvo.

Polisa osiguranja mora da pokriva sve nastale osigurane slučajeve u okviru rizika predviđenih Tenderskom dokumentacijom koji se dese na teritoriji Crne Gore i inostranstva, bez izuzetka.

NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA

Član 7

Kontrolu izvršenja predmetne usluge vršiće odgovorno lice/a za realizaciju ugovora koje će Naručilac imenovati u roku od tri dana od dana zaključivanja ugovora o javnoj nabavci.

Lice/a iz stava 1 ovog člana je/su ovlašćeno/a da vrši/e pisanu komunikaciju sa drugom ugovornom stranom u vezi sa izvršenjem ugovora o javnoj nabavci, kontroliše/u postupanje po ugovoru na osnovu bitnih elemenata ugovora, sačinjava/ju, prikuplja/ju i čuva/ju svu dokumentaciju po osnovu izvršenja predmeta ugovora, izrađuje/u vanredne izvještaje ili obrazloženja potrebna za raskid ili izmjenu ugovora, koja se moraju blagovremeno dostaviti organizacionoj jedinici Ministarstva odbrane nadležnoj za poslove logistike, kako bi se izvršila izmjena ili raskid ugovora, ukoliko postoji zakonski osnov, pisanim putem obavještava/u rukovodioca organizacione jedinice MO ili VCG koja je korisnik javne nabavke i rukovodioca organizacione jedinice MO za logistiku o eventualnim problemima i ugroženosti realizacije ugovora, prati/e dinamiku trošenja i iznos finansijskih sredstava raspoloživih po ugovoru, priprema/ju, prikuplja/ju i blagovremeno dostavlja/ju račune i druga dokumenta za plaćanje po ugovoru organizacionoj jedinici MO i/ili VCG u čijem su djelokrugu poslovi računovodstva i finansija, prati/e rokove na finansijskom sredstvu obezbjeđenja ugovora, traži/e produžetak istog (ukoliko ima potrebe) od druge ugovorne strane, pisanim putem, minimalno 15 dana prije isteka, odnosno, inicira/ju aktiviranje datog sredstva u slučaju nastanka razloga za aktiviranje istog minimalno 5 dana prije isteka istog, sarađuje/u sa drugim organima, institucijama i privrednim subjektima u cilju stvaranja uslova za realizaciju ugovora, blagovremeno, prije isteka roka važenja ugovora ili finansijskog ispunjenja ugovora, o tome obavijesti/e nadležnog rukovodioca pokretača ili korisnika nabavke, kako bi se u razumnom roku pokrenuo i sproveo novi postupak nabavke i spriječio zastoj u funkcionisanju i redovnom procesu rada, nakon realizacije ugovora, dostavlja/ju izvještaj o realizaciji ugovora (na propisanom obrascu)



organizacionoj jedinici za nabavke i ugovaranje, vrši/e i druge poslove u skladu sa odredbama ugovora.

Odgovorno lice za realizaciju ugovora će od Izvršioca usluge zahtijevati da otkloni izvršene usluge koje nisu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i obimom usluga definisanim Tenderskom dokumentacijom.

Član 8

Ako Izvršilac usluge, i pored upozorenja i zahtjeva odgovornog lica za realizaciju ugovora ne otkloni nedostatke uočene prilikom vršenja predmetne usluge i nastavi sa radom, odgovorno lice za realizaciju ugovora će uslugu obustaviti i o tome obavijestiti Naručioca.

Sa izvršenjem usluge može se ponovo nastaviti kada Izvršilac usluge preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se obezbjeđuje kvalitetno izvršenje usluge.

OPŠTI I DOPUNSKI USLOVI ZA ZAHTIJEVANE RIZIKE NEŽIVOTNOG OSIGURANJA

Član 9

Sastavni dio ovog ugovora su opšti i dopunski uslovi za zahtijevane rizike neživotnog osiguranja, kao i tablete sa procentima za osigurane rizike.

Ukoliko su neke odredbe opštih i dopunskih uslova osiguranja drugačije od odredbi ugovora o javnoj nabavci primjenjivaće se odredbe ugovora o javnoj nabavci.

U ostalom se uz navedene uslove primjenjuju opšti i dopunski uslovi osiguranja Izvršioca usluge koji se odnose na neživotno osiguranje zaposlenih lica u stavkama i djelovima koji nisu u suprotnosti sa navedenim osiguravajućim odredbama, odnosno primjenjuju se odredbe koje su povoljnije za Naručioca, pritom Naručilac odlučuje koje su odredbe za njega povoljnije.

Izvršilac usluge je dužan da po izdavanju polise osiguranja dostavi detaljan pregled potrebne dokumentacije neophodne za kompletiranje odštetnog zahtjeva za osigurane slučajeve koji stiču pravo na naknadu štete.

Član 10

Pod nesrećnim slučajem podrazumijevaju se najmanje navedeni nesrećni slučajevi: gaženje, sudar, udar električne energije ili groma, pad, okliznuće, survavanje, ranjavanje oružjem ili raznim drugim predmetima ili eksplozivnim materijama, ubadanje nekim predmetom, ujed neke životinje, trovanje gutanjem otrova u hrani ili hemijskih sredstava, infekcija povrede prouzrokovane nesrećnim slučajem, trovanje usljed udisanja gasova ili otrovnih para, izuzev profesionalnih oboljenja; opekotine vatrom ili elektricitetom, vrućim predmetima, tečnostima ili parom, kisjelinama, lužinama i sl., davljenje ili utapanje, ubod insekta, izuzev ako je takvim ubodom prouzrokovana neka infektivna bolest, gušenje ili ugušivanje usljed



zatrpanja (zemljom, pijeskom i sl.), kao i usljed udisanja pare i gasova, osim profesionalnih oboljenja, istegnuće mišića, iščašenje, pretrgnuće zglobnog vezivnog tkiva, prelom zdravih kostiju koji nastane usljed naglih tjelesnih pokreta ili iznenadnih naprezanja - ako su nastali usljed nepredviđenih spoljašnjih događaja i neposredno poslije povrede verifikovani u bolnici ili zdravstvenoj ustanovi, djelovanje svjetlosti, sunčevih zraka, temperature ili lošeg vremena, ako je osiguranik takvom djelovanju bio izložen, usljed nesrećnog slučaja koji se neposredno prije toga desio, usljed spasavanja ljudskog života, usljed takvih nepredviđenih okolnosti koje nije mogao spriječiti, djelovanje rendgenskih i radijumskih zraka, ako nastupi naglo i iznenada, izuzev profesionalnih oboljenja, udarac životinje, udar o kakav predmet.

Pod tumorom se podrazumijeva maligni tumor koji karakteriše nekontrolisani rast i širenje malignih ćelija (histo-patološki) uz infiltraciju tkiva i okolnih limfnih žlijezda. Pod tumorom se podrazumijeva i leukemija, Hoćkinova bolest, limfom, mijelom i bolest matičnih ćelija hemotopoeze, uz isključenje: svih tumora koji su histološki utvrđeni kao premaligni i tumori koji nemaju tendenciju širenja ili karcinomi in situ, sve vrtse limfona u prisustvu bilo kog virusa humane imunodeficijencije, Kapošijev sarkom u prisustvu bilo kog virusa humane imunodeficijencije, svih vrsta karcinoma kože, osim malignog melanoma.

Pod srčanim udarom se podrazumijeva trajno oštećenje dijela srčanog mišića nastalo usljed blokade krvnog suda i prestanka napajanja dijela srčanog mišića krvlju, uz potvrđenu epizodu bola u grudima, novim elektrokardiografskim promjenama uz povećanje nivoa kardijačnih enzima.

Pod moždanim udarom se podrazumijeva cerebrovaskularni insult koji rezultuje trajnim neurološkim posljedicama, uključujući infarkt moždanog tkiva, hemoragiju i emboliju ekstrakranijalnog porijekla uz dokaz o trajnom neurološkom oštećenju.

Tranzitorni ishemični atak je isključen.

Ne priznaju se isključenja za osigurana lica na bolovanju, odnosno osiguranjem su obuhvaćena i lica koja se nalaze na bolovanju.

Član 11

Odredbe o karenci Izvršioca usluge, nakon izdavanja polise osiguranja, ne primjenjuju se ni kod jednog traženog rizika.

Početak osiguravajućeg pokrića po izdatoj polisi osiguranja smatra dan koji je naveden kao početak osiguranja na polisi (dan izdavanja polise osiguranja).

Član 12

Izvršilac osiguranja prihvata plaćanje premije osiguranja nakon zaključenja ugovora, u skladu sa članom 1010 stav 2, 3 i 4 Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list Crne Gore“, broj 47/08, 4/11, 22/17 i 123/24).



Izvršilac usluge je dužan da dostavlja Naručiocu pregled šteta po predmetnim rizicima sa naznačenim pojedinačnim isplaćenim iznosima, kao i ukupni isplaćeni iznos po osnovu šteta na polugodišnjem nivou i godišnjem nivou, na sljedeći način: datum i mjesto nastanka štete, uzrok i iznos štete, kao i podatak o ukupnim vrijednosnim iznosima šteta za navedeni period. Izvod iz evidencije se dostavlja Naručiocu putem sredstva komunikacije koje je kompatibilno i korišćeno od strane Naručioca i ne sprječava Naručioca da zahtijeva i dobije ažurne podatke od Izvršioca usluge bilo kog drugog datuma.

Član 13

Osiguranjem zaposlenih lica u Ministarstvu odbrane i Vojski Crne Gore za zahtijvane rizike ne neživotnog osiguranja obuhvaćeni su svi zaposleni prema kadrovskoj evidenciji 24 časa bez prostornog i vremenskog ograničenja (pri obavljanju i van obavljanja redovnog zanimanja), dakle u svako vrijeme i na svakom mjestu.

Naručilac ne prihvata isplatu ugovorenih suma u umanjenom iznosu za nastale slučajeve osiguranih rizika, kad umanjenje nastaje po osnovu vremenskog perioda koji teče od dana zaključivanja ugovora, tj. početka važenja polise.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 14

Izvršilac usluge se obavezuje da u roku od 15 dana od dana dostavljanja Ugovora od strane Naručioca, uz potpisan Ugovor, dostavi Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza, u ukupnom iznosu od **7.924,20 €**, odnosno 10% od vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti od 400 dana od dana izdavanja iste, koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog ugovora, a koji nije nastao krivicom Izvršioca usluge.

Garancija za dobro izvršenje ugovora sastavni je dio Ugovora.

RASKID UGOVORA

Član 15

Svaka od ugovornih strana ima pravo na raskid Ugovora u slučaju neispunjenja ugovorenih obaveza druge ugovorne strane.

Naručilac je dužan da raskine ovaj ugovor naročito ako nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ovog ugovor, koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke, kao i kada nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 Zakona o javnim nabavkama.



Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi moraju biti naznačeni razlozi zbog kojih se Ugovor raskida.

Ako ugovorne strane sporazumno raskinu Ugovor, sporazumom o raskidu Ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida Ugovora.

Sve eventualne posljedice raskida Ugovora snosiće ugovorna strana koja nije izvršila svoje ugovorene obaveze.

U slučaju raskida Ugovora, Naručilac je dužan da obavještenje o raskidu Ugovora objavi na ESJN-u, u roku od 10 dana od dana raskida Ugovora.

IZMJENE UGOVORA

Član 16

Ugovor, tokom njegovog trajanja, može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 stav 1 tačke od 2 do 4 Zakona o javnim nabavkama.

Ako se vrši više izmjena, vrijednost Ugovora se procjenjuje na osnovu neto kumulativne vrijednosti svih izmjena.

Naručilac je dužan da izmjenu Ugovora objavi na ESJN-u, u roku od 3 dana od dana zaključivanja izmjene Ugovora.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 17

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, shodno članu 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 18

Izvršilac usluge je u obavezi da podatke do kojih dođe tokom realizacije ugovora čuva kao poslovnu i profesionalnu tajnu i da ih neće učiniti dostupnim trećim licima, a da će sa stepenovanim podacima postupati u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka („Službeni list Crne Gore“, br. 14/08, 76/09, 41/10, 40/11, 38/12, 44/12, 14/13, 18/14, 48/15, 74/20 i 113/24).

Član 19

Na sva pitanja nastala iz ili povodom ovog ugovora, a koja nisu regulisana ugovornim odredbama, primijeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list Crne Gore", br. 47/08, 04/11, 22/17 i 123/24) i drugih važećih zakonskih i pozitivnih propisa Crne Gore, kojima se reguliše ova oblast, ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Član 20

Eventualne sporove koji nastanu povodom ovog ugovora, ugovorne strane će rješavati sporazumno.

Ukoliko sporovi između ugovornih strana ne budu riješeni sporazumno, za sve sporove iz ovog ugovora ili u vezi sa istim, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore u Podgorici.

Član 21


Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su Ugovor pročitale, razumjele i da ugovorne odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Član 22

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i važi od dana obostranog potpisivanja od strane dolje navedenih ovlašćenih lica strana Ugovora i sačinjen je u 6 istovjetnih primjeraka, od kojih 4 primjerka za Naručioca i 2 primjerka za Izvršioca usluge.

IZVRŠILAC USLUGE
"GRAWE NEŽIVOTNO OSIURANJE" AD

IZVRŠNI DIREKTOR
Ivan Lero



NARUČILAC
MINISTARSTVO ODBRANE

MINISTAR
Dragan Krapović

